


# ŠUM U TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA

## - Prenos amplitudski modulisanih signala -


1. Na slici 1 je prikazana blok šema prijemnika sa sinhronom demodulacijom za prijem signala tipa AM-1BO. Na ulaz prijemnika dolazi test signal oblika  $u(t) = U \cos(\omega_0 + \omega_m)t$  čija je srednja snaga  $P$ , a  $0 \leq f_m \leq f_1$ . Na ulaz prijemnika postoji i šum čija je spektralna gustina srednje snage konstantna i iznosi  $p_N$ . Pronaći:

- a) Koliki je odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika,
- b) Koliki će biti odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika ako se ispred demodulatora postavi idealni filter propusnik opseg učestanosti od  $f_0$  do  $f_0 + f_1$ .
- c) Za koliko dB se razlikuju ova dva odnosa signal/šum?




*Slika 1*

2. KAM signal čija je srednja snaga  $P$  dolazi na ulaz prijemnika čija je blok šema prikazana na slici 2. Modulacija je izvršena sinusoidalnim signalom učestanosti  $f_m = 1,5f_1$ , pri čemu stepen modulacije iznosi  $m_0 = 0,1$ . Funkcija prenosa  $H(j\omega)$  filtra na ulazu u prijemnik prikazana je na slici 3, gdje je  $f_0$  učestanost nosioca. Na ulazu u filter postoji šum čija je spektralna gustina srednje snage konstantna i iznosi  $p_N$ . Pronaći odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika.



*Slika 2*




*Slika 3*

3. Na slici 4 je prikazana blok šema prijemnika za signale tipa AM-1BO. Demodulacija je sinhrona, s tim što se za napajanje produktnog modulatora koristi nosilac redukovane snage koji se šalje iz predajnika. On se u tački A izdvaja filtrom  $F_2$ . Propusni opseg filtra  $F_1$  je od  $f_0 + f_d$  do  $f_0 + f_g$ , gdje je  $B = f_g - f_d$  širina spektra modulišućeg signala. Filter  $F_3$  propušta učestanosti od  $f_d$  do  $f_g$ . Na ulaz prijemnika dolazi jedna komponenta iz višeg bočnog opsega  $U_1 \cos(\omega_0 + \omega_1)t$ , čija je snaga  $P_1$  u tački A, a  $\omega_d \leq \omega_1 \leq \omega_g$ . Na ulaz dolazi i nosilac  $U_0 \cos \omega_0 t$ , čija je snaga  $P_0$  u tački A. Sem toga, u tački A postoji i šum čija je spektralna gustina sredne snage konstantna i iznosi  $p_N$ .

- a) Pronaći izraz za odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika u tački B,
- b) Ako je poznata ukupna srednja snaga  $P$  signala na ulazu prijemnika  $P = P_0 + P_1$ , pronaći koliko treba da iznosi  $P_0$  i  $P_1$ , pa da odnos signal/šum bude maksimalan, kao i koliki je taj odnos.

*Napomena: Prilikom izvođenja izraza za odnos signal/šum zanemariti one komponente šuma na izlazu koje potiču od proizvoda dvije ulazne komponente šuma. Svi filtri i produktni modulatori su idealni.*




Slika 4

4. Između mesta A i B prenosi se po koaksijalnom kablu 600 telefonskih signala u multipleksu sa frekvencijskom raspodjelom, koji zauzima opseg učestanosti od 60 kHz do 2540 kHz. Na jednakim rastojanjima dužine  $L = 9 \text{ km}$  postavljena su tri pojačavača kao na slici. Faktor šuma svakog pojačavača je  $\bar{F}$ , a snaga signala u svim kanalima u tački A je ista. Podužno slabljenje kabla zavisi od učestanosti:

$$\alpha = 0,27 \cdot 10^{-3} \sqrt{f} \left[ \frac{\text{Np}}{\text{km}} \right]$$

Pronaći za koliko se dB razlikuju odnosi signal/šum u prvom i poslednjem kanalu, ako je:

- a) Pojačanje svakog pojačavača jednako slabljenju kabla između dva pojačavača na najvišoj prenošenoj učestanosti i ne zavisi od učestanosti,
- b) Pojačanje pojačavača je zavisno od učestanosti, tako da je na svakoj učestanosti jednako slabljenju kabla između dva pojačavača.



Slika 5